


**TRUTH
CENTERED
TRANSFORMATION**

MODULE 2



BWAMI BWA LEZA

**BBUKU LYA
SIKWIIYA**

Chiliyo chabili – 2: Twaano Twamu

Zyeengele

Umwi mwaalumi waku India wakaya kuyooswaya kulichimwi cheengele nkwakali kubelekela. Wakabuzya kubanakazi bamubusena oobo kuti busena bwabo bwalikunolangika biyeni kansinga Jesu ngwalikuzulula mucheengele chabo. Umrai, umwi mwanakazi wambuula loko kwiinda bamwi, wakapa bupanduluzi bwabusena buli aalumuno akujatana. Wakalizi kuti nkaambo kakwaanzana kwabantu mucheengele chakwe Jesu taakwe nakali kulemekwa pe. Ayimwi ayimwi mpuli yalikuliponena ayilike. Nkaambo kansandulo yakwe eeyi, kabunga kabanakazi mubusena oobo kakabumba komiti yazyabulondozi akabunga kazyakuligwasya. Kabunga kabanakazi kkumi abane kakasanguna kubungana achiindi achiindi achiyandisyo chipati. Kabunga aaka kakasanguna kubikka antoomwe mali njibakali kubabaalimwi bakasanguna kulwana amapenzi akalangene acheengele chabo mubuniini kabali antoomwe. Umrai wakaba nguwe mupati wakomiti alimwi wakabelesya chipo chakwe chakuzulula mukubamba akusungwaazya bantu kuti bachite zintu zyalikunoochitwa kansinga Jesu wali mupati wacheengele chabo.

Banakazi bamwi mukabunga kakuyiisyanika bbaibbele kunyika ya Uganda bakasanguna kuchita milimu kucheengele chabo ilimbili eeyo yalikunochitwa a Jesu. Bakabamba kabotu pulojekiti yabo yakusanguna: kuyiila akuyola tombe kunembo lya bbawa. Bamwi babili banakazi kuzwa kuka bunga aako bakaanga moyo banjila mukati kabbawa. (Kuzibilikide kuti banakazi banjila mubbawa biyo mbaabo basibwaamu.) Bakakukumbila nzumizyo yakuti bayiile kunembo lya bbawa. Bani babbawa bakaseka akugamba, pesi bakazumina. Banakazi aaba bakabungania bamwi, bakabawo biingi bakazumina kulipeda, bakasya makomba aabili: makomba aaya akali aakubikila tombe lisiyene limwi libola alitaboli. Beendelezi babbawa nibakabona bantu kabali kuyiila tombe lyabo bakasika abalabo kuzogwasizya. Chakabotezya bantu nchakuti bani bbawa aaba bakazokkala kabayiila abusena oobo.

Nibakajana kubotelwa, banakazi aaba bakayaka zitofu zili musanu azine zibelesya mulilo muche kuti mpuli zibelesye mpawo bakabikka nongo mpati ziyakubambila maanzi kuli aabo batakonzyi kulitekela.

Chakatobela, kabunga aaka kakazochita mabambe mapati: chisambalilo chamucheengele. Banakazi mubusena oobo beenda musinzo mulamfu alimwi kwachiindi chilamfu kabanyampwide zisyu azimwi zintu zyabo kabaya kuzisambalilo zilikule loko. Aboobo chisambalilo chaafwiifwi chalikunobagwasya kuti balipangile mali kabali afwiifwi ampuli zyabo, cheengele chabo antoomwe aafwiifwi azilili zyabo. Busena bakabuppegwa, pesi kakali kalundu biya alimwi kwakali kuyumu kuti batalike kuyaka. Banakazi aaba bakakombampawo aabo bakalikulungisya mugwagwa mupati afwiifwi bakasika bazokukula busena oobo bwabota kaatakwe nibakakumbila kuliigwa pe. Kwiinda mulugwasyo lwa Leza, banakazi aaba bakayanduula ziyakubelesya, bakabamba mali, bakamana mapenzi akuyaka chisambalilo chacheengele chabo. Buumi bwabo bwakasumpuka kwiinda mukubelekela bamwi kabiimvwilidi Jesu.

Kuzuwa:

- Niinzi chakachitika mutwano ootu?
- Nkaambo kabantu balimutwaano ootu, cheengele eechi chakaswena na kubuumi bulimbuli mbalikuyanda Jesu. Nkaambonzi?
- Njiili imwi milimu yakachitwa atubunga tuli mutwaano ootu?
- Nga mulachita biyeni zyeendelana azeezi mulichenu cheengele?

Chiiyo chatatu - 3: Pepa Iya Zilemeko zya Bwami

Chilemeko	Vesi	Chiyanza chesu	Bwami bwa Leza
Mbutweelede kupona mbuli mulumi wamuntu	Ba Kolose 3:19 1 Pita 3:7 Ba Efeso 5:25, 28, 33		
Mbutweelede kupona mbuli mukayintu wamuntu	Matalikilo 2:18 Ba Efeso 5:22-24, 33		
Mbutweelede kujata bana	Ntembawuzyo 127:3 Ba Efeso 6:4		
Mbutweelede kujata bamwi bantu	Mateyo 22:36-40 Luka 10:25-37		
Mbutwelede kujata basinkondoma	Luka 6:27-31		
Nzila nzitutola aazyo mulimu	Ba Kolose 3:22-4:1 Ba Eeso 6:7-8		
Nzila nzitujata aazyo bwaanze	Ntembawuzyo 24:1 Matalikilo 1:28-30 Matalikilo 2:15		
Chintu chipati/chikoloondo	Mateyo 6:25-34 Mateyo 22:36-40		
Nzila nzitutola aazyo lufu akufwa	Jowani 11:25-26 Ba Hebrayo 2:14-15 Chiyubunuzyo 1:17-18		
Nzila nzitutola aazyo koomba	Luka 6:22-23 2 Ba Korinto 1:8-11		

Chiliyo chane - 4: Nzila Zyakuzuwa Mutubunga Tuniini

Kubeleka mbuli mbukulangidwe mu Bbayibbele

- 1 Tesalonikas 4:11-12

- 1 Timoti 5:8

- Ba Efeso 4:28

- 1 ba Korinto 10:31

Leza Uli Aachiyandisyo Chipati Aatala Ambutuchita Milimu Yesu

Amulange mavesi aatobela aaya. Atuyiisyayi mavesi aaya atala amulimu? Kamuli mutubunga tuniini mupandulule mumunchali omwe.

- 2 Tesalonika 3:10-12

- Tusimpi 10:4

- Tusimpi 19:15

- Tusimpi 21:25

Muyeeya kuti mavesi aaya ayiisyayi aatala anzila yesu yakubeleka?

- 1 ba Korinto 10:31 –Kulumbayizya Leza

- Ba Kolose 3:23- Beleka aanga ulikbelekela Leza

Chiliyo chamusanu - 5: Impuli Yomwe Yachi Kkilisito Yeeta Busandu

Mumyaaka yone yayinda aawo mukambawusi naakasika mubusena oobu bantu boonse bakali balusyomo lwachi Hindu. Busena oobo bwakayakidwe atala akalundu kiitwa kuti The Himalayas kabuli busena buli mujulu loko loko. Kasinzo kaniini kuzwa agunzi eelyo kwaakali pulazi lyalikulimwa masamba. Bantu biingi bamugunzi eelyo nkubakali kubeleka. Pesi mifolo yabo yakali aanso loko zyakuti kupona kwabo kwali kuyumi nansya kabala aamulimu.

Gunzi eeli lyakayakidwe myuuzi iizakede izika makkumi aabili aalamusanu maanda kavumbidwe aamazeng'e. Tamukwe nimwakali zimbuzi pe muguzi eeli. Nkaambo kakuti busena oobo bwakali mujulu loko bwakali kutontola; kakuliboobo, bana bakalikweenda mumano kabala aamatumbu azimbide.

Awumwi muunzi wakayakilidwe akawunda. Bakalikujikila mukaanda kambi kakazwide busi aamulilo uutajalidwe pe, mipika yakali kukkazikwa amasuwa otatwe. Tukuku twakali kuboneka katuchijaana katunjila akuzwa muzyaanda eezyo alimwi lubuwa lwakazwide tombe.

Chikolo nchibakali kuti nchichili afwiifwi chakali musinzo wamakilomita aabili. Kwakali kule kuti bana beende musinzo ooyo lubbe alimwi bakali amulimu ngubakeelede kuchita aamuunzi. Aboobo bana biingi taakwe nibakali kwinka pe kuchikolo. Bapati biingi tebakali kukonzya pe kubala akulemba aboobo bakali kukkala kababbidikizigwa abakuli aamwi magunzi.

Kwakali zilili ziche nkaambo manzi aakalikutekwa kumusinzozo wamakilomita obile. Kwakali kubayumina kuteka manzi akunywa akusapa zizwaato, mpo kuteka akutiilila zilili kwakali kuyumu kwiindilila. Kwakali payipi yakalikweeta manzi kuzwa kumulonga pesi yakali yafwa alimwi taakwe nchibakachita pe bantu kuti bayibusye.

Mvula teyakali kuwa kabotu pe, yakanoonga amwi yazowa lumwi biyo mumwaka ngubanoonga bakonzya kuti balime bajane chakulya chiche chamupunga. Taakwe nibakali abusena pe achiindi chakuti balime zisyu. Bakanoonga kuti ooyo mwaka kakuli mbubo bakali kukonzya kuti bajane chakulya chibamanina mwaaka kuyosika lubo chimbi chiindi chakutebula.

Aaba bantu bakalikusyoma lusyomo lwachi Hindu alimwi bakali aabaleza biingi mbibakali kukomba. Kuli baleza biinda miliyoni yomwe belede kuti bantu balyosomo lwachi Hindu kabalikupiililwa kulimbabo. Chiindi choonse banoonga kuti balya bakalikulosya losya chimwi chakulya nchibakali kuti nchamyuuya yeendeenda.

Bakalagene aakuzundwa akubula chaamba muli lyajuunza lyabo. Bakali kulangila biyo kuti bazofwa amwi bazozyalwa lubo kabazyalilwa kubuumi buli mbubo. Pesi kwakaliwo alubo lusyomo lwakuti kuti tebotezya baleza babo mubuumi buza balikuzozyalwa kabali bankala nakuti bakkiti. Bakalibwene kabatakwe nzila yakuligwasya.

Lepcha wakali muvangeli wakalongela mubusena oobu. Wakayiya nzila zyakugwasya bamwi mulizyabulondozi bwabo alimwi wakachita ziyiyo zyamweezi womwe. Naakamana ziyiyo zyakwe

wakalongela mucheengele eechi ampuli yakwe kuti bakagwasyanie abasimayakilane babo aabo balangene aapenzi kuzwa kuzyiyo zyakwe. Bakali aalubuwa lusalede alimwi bakali anjikilo yakali aakujikila alimujulu akalikupa kuti babelesye nkuni nche alimwi kujika kuube. Bakayaka kalugu kaniini kakubikila nkuku zyabo. Bakabyala kalili kaniini kachisyu, alimwi zisyu eezi zyakagwasya kuti bana babo babe aabulondozi buntuloko. Bakali aachimbuzi chaanze alimwi bana babo teebakali kukkala kabachiswa mbuli bamwi.

Lepcha wakabikka chigabba chakutelekezezya manzi amvula niiwa munsu aakaluli. Bamwi abalabo bakatobelezya eezi aboobo lino nga niyawa mvula bajana manzi.

Bakagwasyania abantu mucheengele eecho kuti babusilizye payipi yamanzi kuzwa kumulonga kuza kugunzi, aboobo lino gunzi eeli lyakaba aamanzi, akavula aakutiilila zisyu akabawo. Bantu biingi bakayaka zilugu antoomwe azimbuzi zitanunki zyakagwasya kuchesya nzi.

Mpuli ya Lepcha niyakasika yakasanguna kuyiisya bana abapati bakali kuyanda kwiiya kulemba akubala. Bakasanguna kuyiisya bana abachikomena kubala. Bwasunu, cheengele eechi chakaba aachikolo chiyiisya kuyoosika kumuntambiliko wane kuchikolo chaansi.

Kwaka yakwa nsondo nikuba ichili niini zwayo pesi mukati kampuli zili makumi aabili aala musanu, zili makumi aabili azitatu zyakasanduka zyatambula Kkilisito. Zyoonse eezi zyakachitika nkaambo mpuli yomwe yakalipeda kugwasya bantu kwiinda mumajwi aayo antoomwe anchito.

Lino bantu bakaba aachaamba, bakaziba kuti balakonzya kupona buumi buntuloko bwajuunza nkaambo biyo kampuli yomwe yakaba aachiyandisyo chakugwasya aboobo yakasika yazoowabila beenzinyina buumi bwabo.

Lwaano olu lwachila chakukkala kalwaambulwa kubwiinga nyika bwachisi cha India antoomwe akubuzwezuba bwa nyika ya Nepal. Sunu nchito ziliboobu zilikuchitika muzyeengele zisika mwaanda amakumi obile mubusena oobo. Buumi bwabantu bulikusanduka muzila zijatika. Zyeengele azilazyo zilikusanduka muli zyamuyya nkaambo kwakaba tubunga tunjilila mumaanda tusika mwaanda ulamusanu atubili twakasangunwa, mpawo tusika kumi atubili tujisi mpango myaanda yobile.

Bakambawusi bamu India bakabumba yabo nsondo mpati njibalikwiita kuti niAgape, alimwi tubunga tuniini toonse ootu tulangilwa kujatana tunjile mulinjiyeeyi mpati. Na kwaba mpuli yomwe yachi Kkilisito iila moyo ulimbuli wampuli ya Lepcha wakuyanda kubona lusumpuko mucheengele chayoy, nzipati zintu zinga zilasanduka loko na kakuli kuyaandula luyando lwa Leza antoomwe akuti kakuli kulipeda kuchita luyando lwa Leza. Zimwi mpuli zyakaba aanzila zyakuyiisya bamwi kazyimvwilidi nsondo alimwi bantu bachita milimo munsondo bachila kukkala kabayiisigwa. Tulangila kuti muchiindi chiboola zilikuchitika mumpuli zichitike mucheengele choonse.

- Nkookuli kumwi kusanduka kwakeetwa aLepcha kucheengele echi? Mulange lubo lwaano oolu mpawo mulembe aansu zintu zisiyene munsu lyamitwe yamakani yakuti buliyidilano, abamwi, zyamuyya, boongo, azijatika.
- Wakakweeta biyeni kusanduka ooku? Wakasanguna ani? Mpuli yakwe

- Lino cheengele chasiyana biyeni nkaambo ka Lepcha?
- Nga ulaba biyeni mbuli Lepcha mucheengele chako?

Chiiyo chamusanu - 5: Ulaba Biyeni Muyaki wa Bwami

1. Sanguna aanduwe

Chakusanguna kuti ubone Bwami bwa Leza kabuyakwa mubuumi bwako, mumpuli yako, munsondo yako, mucheengele chako, amunyika yako nkulilanga omwini. Ulalipeda na kubelesegwa aLeza? Ulalipeda na kuteelele Leza chiindi choonse mumabazu woonse abuumi bwako? Muliino mviki nzeezili zintu zibili na chomwe nconga ulachita?

2. Yiisya akusungwaazya mpuli yako

Nosanguna kubelekela Bwami bwa Leza mubuumi bwako sungwaazya mpuli yako ayilayo kuti ichite mbubo. Nitubala akwiiya, tweeleda kuti katui kuyiisya ampuli zyesu (Deut. 6:7) kulizyoonse nzituchita. Yanduula nzila zyakuyiisya mpuli yako kuli nzyochita, kwiinda mukwambula aabo, akuyaandula nzila zyakubagwasya kuti bagwasye bamwi.

Yeeya zintu nzwakalipeda kuchita muchiiyo mumabazu abuumi bwako woonse aane mpawo ugwasye bampuli yako abalabo kuti bakomene mumabazu aayo.

3. Kumbila Leza akubelesye kuti ugume bamwi

Sanguna akukomba kokumbila Leza kuti akugwasye kuti ukonzye kuguma bamwi. Yanduula myeenya. Nobona bantu bachete, kumbila kuli Leza kuti akugwasye kubona nzila zyakubagwasya.

Leza ulilipedeleda mubuzwide mukutugwasya kuyaka Bwami Bwakwe.

4. Belekela Bamwi

Njila mukati kamabambe akuchita Nchito zya Luyando mpawo uyanduule zimbi nzila zyakugwasya. Nansya koyeeya kuti tokonzyi kuchita zipati, welede kubelesye zipo zyoonse nzyakupede Leza kuti ubelekele bamwi. Nobelesa aawo ulasanguna kukomana alimwi uzobona kuti wabukonzya kuchita zyiingi.

Chiiyo chamusanu atutatu - 8: Nzila Zyakutobelezya Zukubambila Nchito Zyaluyando

Chakusanguna -1: Kukomba

Chakusanguna nkukomba. Buzya kuli Leza kuti ngamulachiitanzi mu Nchito ya Luyando.

Chabili 2: Kusala Nchito

Mbuli kabunga, amusale kuti niinzi nchimunga mulachita mbuli Nchito ya Luyando. Mulange imwi mizeezo njimwalikuyobulemba muzyiyo. “Leza uyanda kuti insondo igwasye” achiti “Nzeezili zimwi ziyandisyo ziyandikana mucheengele”, kamuli antoomwe amuzuminane nchimubona aanga Leza nchalikumuzulwida kuti muchite.

Nimwasala nchito yenu, amube achoonzyo chakuti mulayichita biyo muzuba lyomwe na aabili. Ikuti pe mulakonzya na kuchita biyo kumasangunino aayo?

Chatatu 3: Amusale ziyandikana

Chitobela nkusanguna kubamba. Chakusanguna tweelede kusala mulimu ngutuyanda kuchita – bantu bayandikana, zyakubelesya ziyandikana azimwi nzumizyo zyelede kukumbilwa na kakuyandikana kuchitwa oobo, azimwi. Kuti mugwasikane kuyeeya atala azeezi mulakonzya kubelesya pepa lilimukati kabbuku lyabasikwiya. Nimwazuzikizya bbazu lyakusanguna azezyo ziyandikana zyoonse, mpawo mulakonzya kusala kuti ngwani uyelede kunjila aali uuli mulimu akutala zuba lyakumana mulimu ooyo.

Chane: Mulembe aansii

Nimwamana kuchita mabambe eenu azyonse zyelede kuchitwa, mulakonzya kulemba mabambe anzila yamazuba kuti nzimuyanda kuchita mulazichita lili. Amusale muntu omwe utazulule. Ooyo muntu nguyeleele kunowambuzyanika abantu beeleele kuchita mulimu zuba lyakuchita mulimu kalitana sika, akubona kuti nchito eeyo yamana kuchitwa, kubona kuti ngakuli mapenzi na, akuti taakwe lugwasyo luyandikana na.

Chasanu 5: Kukomba

Nimwamaninsya kulemaba aansii mbambe eenu, amube achiindi lubo chakukomba. Amukumbile Leza kuti amugwasye muumane mulimu ooyo alimwi azuzikizye akwiindulula mpindu. Mukombe kuti zina lyakwe lilemekwe. Mukati kamviki iboola yomwe na zibili munobambila mulimu ooyo alimwi kamulikukomba kuli Leza kuti amugwasye mumulimu ooyo.

Chamusanu akamwi 6: Kuchita mulimu

Chitobela nchakuchita mulimu ngumunooli mwabamba. Musangune zuba eelyo akukomba akupeda mulimu wenu kuli Leza, amuyeeye kuti mulikuchita mulimu ooyu kuti mutondeezye luyando lwa Leza kucheengele. Amweezye kuba abuntu akulijata kutondezya mpindu njimuyanda.

Chamusanu atubili 7: Ndange musule yamulimu

Chakumanizya nchimweelede kuchita nindangemusule. Nkaambonzi nitweelede kuchita ndangemusule? Nkaambo itugwasya kwiiya. Tulakonzya kulanga nzitwakachita kabotu, anzituyanda kusandula kuchitila kuti muchiindi chiboola tuzosumpuke. Tacheelede pe kuba chintu chachiindi chilamfu pesi mulakonzya biyo kuzuwisyania muchiindi chifwiifwi kamulangide mibuzyo iitobela:

- Ncheechili chakeenda kabotu?
- Niinzi chiteendede kabotu?
- Nzeezili nzimunga mulasandula na kusumpula mumabambe aanu?
- Mwajana mpindu njimwalikulangila na? Ikuti pe. Nkaambonzi?
- Leza wabupegwa na bulemu?

Sikuyiisya ulijisi foomu lyakulembela ngambo zyenu. Tuchitilaanzi kulemba ngambo? Kuli Makko 6:30, tujana kuti basikwiiya kabakali kwaamba kuli Jesu zyoonse nzibakali kuchita. Tuchita ngambo katutondezya kusyomeka akulumba kuli aabo banoli batuyiisya akutubambila zyakubelesya abasikubeleka. Kwaamba kutupa mweenya wakwaabana abamwi nzuwachita akupa bukamboni Leza mbakubelesya. Zilapa lubo basikwiiya mweenya wakubona kuti kwalimapenzi na kuchitila kuzogwasya oobotu muchiindi chiboola.